މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޔޮޓް ބަނދަރު ހަދައި ހިންގުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް
APPLICATION FORM FOR YACHT MARINA OPERATING LICENSE
ފޯ މު ހުށަ ހަޅާ ސަބަބު Reason for Application
އަލަށް ހުއްދަ ހޯދުން / New Registration އެޑްރެސް ބަދަލުކުރުން / Change of Location
ހުއްދަ އާކުރުން / Renewal of License ހުއްދަ ގެއްލިގެން / License Lost
ހިންގާފަރާތް ބަދަލުކުރުން / Change of Operator ހުއްދަ ބާތިލްވެގެން / Revoked License
ވެރިފަރާތް ބަދަލުކުރުން / Change of Owner ނަން ބަދަލުކުރުން / Name Change
އެނދުގެ އަދަދު ބަދަލުވެގެން / Change in the no. of beds ފައްތިޔަލަގެ އަދަދު ބަދަލުވެގެން/ Change in the
no. of Berths
ޔޮޓް ބަނދަރާއި ބެހޭ މަޢު ލޫމާތު DETAILS OF YACHT MARINA
ޔޮޓް ބަނދަރުގެ ވިޔަފާރި ނަން :
Business NameoftheYacht Marina:
ރަށުގެ ނަން އަތޮޅު
Atoll Nameofthe Island
މިހާރު ހުރި އެނދުގެ ޢަދަދު: މިހާރު ހުރި ކޮޓަރީގެ ޢަދަދު:
Existing No. ofRooms Existing No. ofBeds
އެނދުގެ ޢަދަދަށް އަންނަ ބަދަލު: ކޮޓަރީގެ ޢަދަދަށް އަންނަ ބަދަލު:
No. ofRoomsto bechangedto No. ofbedsto bechangedto
މިހާރު ހުރި ފައްތިޔަލަގެ ޢަދަދު: ފައްތިޔަލަގެ ޢަދަދަށް އަންނަ ބަދަލު:
No. of Berths to be changed to ExistingNo. of Berths
ފޯނު ނަންބަރު: އީމެއިލް އެޑްރެސް:
E-mail Phone Number
ވެބްސައިޓް :
Website
ޔޮޓް ބަނދަރުގެ ރެޖިސްޓްރީ ނަންބަރު)ކުރިން ރެޖިސްޓްރީ ކޮށްފައި ވާނަމަ:
Registration No. oftheYacht Marina (ifregistered before)
ޔޮޓް ބަނދަރު ކު އްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތުގެ DETAILS OF YACHT MARINA LESSEE
މަޢުލޫމާތު
ޔޮޓް ބަނދަރު ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތުގެ/ކުންފުނީގެ ނަން :
Nameofthe Lessee
ޔޮޓް ބަނދަރު ކުއްޔަށް ނަގައިފައިވާ ފަރާތުގެ އައިޑީ ނަންބަރު / ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު/ ކުންފުނީގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު :
IDcard No/PP No/CompanyReg. NoofLessee
އެޑްރެސް: އަތޮޅާއި ރަށް:
Atoll& Island Address
ފޯނު ނަންބަރު: އީމެއިލް އެޑްރެސް:
E-mail Phone
ވެބްސައިޓް އެޑްރެސް:
Website
____
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް ، ވެލާނާ ބިލްޑިންގ، 5 ވަނަ ފަންގިފިލާ، އަމީރު އަޙުމަދުމަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯނު: 0322233 ،3323224، ފެކްސް 0022232
އީ-މެއިލް: info@tourism.gov.mv ވެބްސައިޓް: www.tourism.gov.mv

ޔޮޓް ބަނދަރު ހިންގާފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު DETAILS OF YACHT MARINA OPERATOR
ހިންގާފަރާތުގެ ނަން :
Name of the Operator
ހިންގާފަރާތުގެ އައިޑީ ނަންބަރު / ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު/ ކުންފުނީގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު :
IDcard No/PP No/Company Reg. No ofOperator
އެޑްރެސް އަދި މަގުގެ ނަން: އަތޮޅާއި ރަށް:
Atoll& Island Address& Road Name
ފޯނު ނަންބަރު: އީމެއިލް އެޑްރެސް:
E-mail Phone
ވެބްސައިޓް އެޑްރެސް:
Website
ޔޮޓް ބަނދަރު މެނޭޖުކުރާ ފަރާތު ގެ މަޢުލޫމާތު DETAILS OF YACHT MARINA MANAGEMENT
މެނޭޖްމަންޓްގެ ނަން :
Name of the Management Company
ކުންފުނީގެ ރެޖިސްޓްރޭސަން ނަންބަރު :
Company Reg. No
އެޑްރެސް އަދި މަގުގެ ނަން:
Address& Road Name
ފޯނު ނަންބަރު: އީމެއިލް އެޑްރެސް:
E-mail Phone
ވެބްސައިޓް އެޑްރެސް:
Website
DECLARATION
މިފޯމްގައިވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު ކިޔާ، އޭގައިވާ އެންމެހާ ކަންކަން ކުރުމަށާއި، އެއަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށް
އަޅުގަ ނޑު އިޤްރާރުވަމެވެ. އަދި މިފޯމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ސައްޙަ މަޢުލޫމާތު ނޫންކަން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ޔޮޓް މެރީނާ ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ބާތިލްކުރުމާމެދު
ޢިއުތިރާޒެއްނެތް ކަމަށް އެއްބަސްވެ ސޮއިކުރަމެވެ.
I hereby declare that the information given in this application is true and correct. And I have read the Tourism Act of the
Maldives and agreeto abide bytheterms and conditionsstated in the Act. Furthermore, ifthe information given in thisform is
provenfalseatanytime, I understandthattheYacht Marina licensewill becancelled.
1.Leaseholder 2.Sub-lease holder/Operator
Name: Name:
Designation: Designation:
Date: Date:
affix stamp: & affix stamp: Signature & Signature
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، ވެލާނާގެ، 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ، އަމީރު އަހުމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން242: 3022 241 ،3022، ފެކްސް 002 2232
އީ-މެއިލް: rs@tourism.gov.mv ވެބްސައިޓް: www.tourism.gov.mv

ފޯމާއި އެކު ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް Documentsto besubmitted with Application
□ ޔޮޓް ބަނދަރު ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތާއި ހިންގާފަރާތަކީ ދެފަރާތެއްނަމަ ކުއްޔަށް / If the Operator is other than Lessee, a copy of sublease 
managementagreementshould besubmitted
ދިނުމަށްވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީ
CopyofCompanyRegistrationCertificate (Lessee/Operator) 
□ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އިން ދޫކުރާ ކުންފުނީގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން
CopyofYachtMarina Business Name Registrationfrom Ministry 
ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ (ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތް / ހިންގާފަރާތުގެ) ofEconomicDevelopment
□ ޔޮޓް ބަނދަރަށް ކިޔާނަން ވިޔަފާރީގެ ނަމެއްގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް Updated Company Profile Sheet (The Objectives of Company 
ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުގެ ކޮޕީ ProfileshallincludeoperationofYachtMarina)
□ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އިން ދޫކުރާ ކުންފުނީގެ އަދާހަމަ ޕްރޮފައިލް Tax Clearance Report ofMaldives Inland RevenueAuthorityfor 
Lessee and Operator (issued date of the report shall not be
ޝީޓް (ވިޔަފާރީގެ މަގުސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ޔޮޓް މެރީނާ ހިންގުން ހިމެނިފައި އޮންނަންވާނެ)
morethan 1month)
□ ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތް އަދި ހިންގާފަރާތުގެ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓް)ރިޕޯޓް
Original ofthe previous Operating License should be submitted 
ދޫކޮށްފައިވާ ތާރީޚު އެއްމަހަށްވުރެއް އިތުރުވެގެން ނުވާނެއެވެ.(withthisapplication
□ ކުރިން ހުއްދަ ދޫކުރެވިފައިވާނަމަ ހުއްދައިގެ އަސްލު
ފޯމު ބަލައިގަތުމަށްފަހު ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަވާނަމަ، ޔޮޓް މެރީނާގެ އިންސްޕްކެޝަންއެއް ރޭވުމަށްޓަކައި، ފޯމުގައި ދީފައިވާ ނަންބަރަށް
މިމިނިސްޓްރީއިން ގުޅާނެއެވެ. މައުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުވާ ފޯމުތައް ބާތިލް ކުރެވޭނެއެވެ.
Afterverifying information provided in thisform, ourteam will contactthe number provided in theform to
arrange an inspection ofYacht Marina. Incompleteforms will be rejected.
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، ވެލާނާގެ، 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ، އަމީރު އަހުމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން242: 3022 241 ،3022، ފެކްސް 002 2232
އީ-މެއިލް: rs@tourism.gov.mv ވެބްސައިޓް: www.tourism.gov.mv